

De cap tà l'immortèla **Vers l'immortelle**
Una chançon dau grope NADAU
La sendarela limousina Nauta Vinhana Chant'Oc Greu

PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ : [AQUI](#)

(POUR ECOUTER LA CHANSON CLIQUEZ ICI ↑

VOIR VIDEO DANS : [DAILYMOTION](#) [YOUTUBE](#) [CHANSON LIMOUSINE](#)

de cap tà l'immortèla, béarnais



Sèi un país e ua flor,
e ua flor, e ua flor,
Que l'apelam la de l'amor,
la de l'amor, la de l'amor,

Fredon

Haut, Peiròt, vam caminar,
vam caminar, de cap tà l'immortèla,
Haut, Peiròt, vam caminar, vam caminar, lo
país vam cercar.

Au som deu malh, que i a ua lutz, que i a ua
lutz, que i a ua lutz,
Qu'i cau guardar los uelhs dessus, los uelhs
dessus, los uelhs dessus,

Fredon

Que'ns cau traucar tot lo segàs, tot lo segàs,
tot lo segàs,
Tà ns'arrapar, sonque las mans, sonque las
mans, sonque las mans,

Fredon

Lhèu veiram pas jamei la fin, jamei la fin,
jamei la fin,
La libertat qu'ei lo camin, qu'ei lo camin,
qu'ei lo camin,

Fredon

Après lo malh, un aute malh, un aute malh,
un aute malh,
Après la lutz, ua auta lutz, ua auta lutz, ua
auta lutz...

Fredon

Je connais un pays, et une fleur,
et une fleur, et une fleur,
On l'appelle celle de l'amour,
celle de l'amour, celle de l'amour,

refrain :

Haut, Petit Pierre, on va marcher,
on va marcher Vers l'immortelle,
Haut, Petit Pierre, on va marcher, on va
marcher, on va chercher le pays.
En haut du pic, il y a une lumière, Il y a une
lumière, il y a une lumière,
Il faut y garder les yeux dessus, les yeux
dessus, les yeux dessus,

refrain :

Il faut traverser toutes les ronces, toutes les
ronces, toutes les ronces,
Pour s'accrocher, seulement les mains,
seulement les mains, seulement les mains,

refrain :

Peut être on n'en verra jamais la fin, jamais la
fin, jamais la fin,
La liberté, c'est le chemin, c'est le chemin,
c'est le chemin.

refrain :

Après le pic, un autre pic, un autre pic, un
autre pic,
Après la lumière, une autre lumière, une
autre lumière, une autre lumière...

refrain :

de cap tà l'immortèla,



Séï unm'païss è ùò flourr,
è ùò flourr, è ùò flourr,
Què l'apèlin là dè l'amourr,
là dè l'amourr, là dè l'amourr,
Fredon

Haout', Pèirò, banm'càminà,
banm'càminà, dè càpp-tà l'imourtèlò,
Haout', Pèirò, banm'càminà,
banm'caminà, lou païss banm'cercà.
Aou sonm'dou màï, què yò ùò lùttzz,
què yò ùò lùttzz, què yò ùò lùttzz,
Qu'èï càou gàrdà louz-uèss dèssúss,
louz-uèss dèssúss, louz-uèl dèssúss,
Fredon

Quinss caou tròoucà tou lou ségàss,
tou lou ségàss, tou lou ségàss,
Tanss-aràpà, sonqué làss màss,
sonqué làss màss,
sonqué làss màss,
Fredon

Lièou beiranm'-pàss djamé là finm',
djamé là finm', djamé là finm',
Là libèrtatt quèi lou càminm', quèi lou
càminm', quèi lou càminm',
Fredon

Aprèss lou màï, unm'-niaoutè màï,
unm'-niaoutè màï, unm'-niaoutè màï,
Aprèss là lùttzz, u-niaoutò lùttzz, u-
niaoutò lùttzz, u-niaoutò lùttzz,
Fredon

Je connais un pays, et une fleur,
et une fleur, et une fleur,
On l'appelle celle de l'amour,
celle de l'amour, celle de l'amour,
refrain :

Haut, Petit Pierre, on va marcher,
on va marcher Vers l'immortelle,
Haut, Petit Pierre, on va marcher, on va
marcher, on va chercher le pays.
En haut du pic, il y a une lumière, Il y a
une lumière, il y a une lumière,
Il faut y garder les yeux dessus, les
yeux dessus, les yeux dessus,
refrain :

Il faut traverser toutes les ronces,
toutes les ronces, toutes les ronces,
Pour s'accrocher, seulement les
mains, seulement les mains,
seulement les mains,
refrain :

Peut être on n'en verra jamais la fin,
jamais la fin, jamais la fin,
La liberté, c'est le chemin, c'est le
chemin, c'est le chemin.
Refrain :

Après le pic, un autre pic, un autre pic,
un autre pic,
Après la lumière, une autre lumière,
une autre lumière, une autre lumière...
refrain :

De cap tà l'immortèla est l'une des chansons les plus célèbres du groupe béarnais [Nadau](#), dans l'album éponyme, qui a été composée en [1978](#). C'est un hymne à la liberté et à l'amour de son pays qui est devenu très populaire dans toute l'[Occitanie](#), au point de devenir une chanson traditionnelle. L'*immortèla* est le nom de l'edelweiss en occitan

Chant: **Chant'Oc Greu**

Transcription et traduction J.L DUCOURTIEUX

Arrangement musical Benoît RIBIÈRE de St-Auvent

Licence: Créative commons by-nc-nd 2.0, en gros vous pouvez copier, diffuser, interpréter à titre gratuit, sans modification, sauf autorisation des auteurs

Conception réalisation Jean Delage

AUCUNE MODIFICATION OU CORRECTION DES TEXTES TRANSMIS